

مخطط تدمير الإسلام

Muslimani, probudite se!

Ovo je:

PLAN RUŠENJA ISLAMA I UNIŠTENJA MUSLIMANA U NAJNOVIJE DOBA

Autor:
Nebil B. Abdurrahman El-Muhajjis

Muslimani, probudite se!

Ovo je:

PLAN RUŠENJA ISLAMA

I

UNIŠTENJA MUSLIMANA U NAJNOVIJE DOBA

Naziv arapskog orginala:
Muhattatu tedmiril-islam

Autor:
Nebil B. Abdurrahman El-Muhajjis

Prevod:
Hasan Makić

Obrada:
Okanović Eniz

Izdavač:
Organizacija aktivne islamske omladine
Bosne i Hercegovine

Štampa:
ŠIP "BORAC" Travnik

Kaže Allah ﷻ u Svojoj Knjizi:

﴾ **A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici! On im samo pušta do Dana kada će im oči ostati otvorene, i kada će žureći, uzdignutih glava, netremice gledati; a srca će im biti prazna.** ﴿ ﴾Ibrahim, 42 - 43﴿

PREDGOVOR

Hvala pripada samo Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika s.a.v.s.,a zatim.

Danas, Islamski ummet, zaista, prolazi kroz teška iskušenja koja ga obavijaju sa svih strana, pa se od nas traži da uložimo veliki trud i žrtve da bi se tom ummetu vratio ponos. Neprijatelji Islama su kovali mnoge studiozne planove da bi ostvarili svoje pogane ciljeve od kojih su: udaljavanje muslimana od njihove vjere, kolonijalizacija muslimanskih zemalja, ubacivanje strasti i sumnji (šubhi) u život muslimana, njihovo gušenje u dugovima itd..., sve dok muslimani nisu došli u takvo stanje iz kojeg se je nemoguće izvući, osim uz Allahovu pomoć.

Neprijatelji Islama su, mnogo više od muslimana, studirali i proučavali njihovu historiju, ali ne radi toga što im je zanimljiva, ili da se obrazuju, nego zbog toga da bi uništili Islam i muslimane. Oni dobro znaju ko je Poslanik s.a.v.s., ko su njegovi ashabi, tabiini a takođe nisu zaboravili ni bitke: Bedr, Hajber, Kadisijju, Ajn Džalut, niti Hittin, oslobođenje Amurije, Konstantinopolisa itd... Nakon dugog izučavanja našli su da se snaga muslimana krije u dva osnovna uzroka:

1. Njihovo držanje za jednu Knjigu, jedno uže, i jednu akidu, koja razdvaja muslimane od onih koji to nisu i raskida privrženost i ljubav između muslimana i drugih...

2. Drugi uzrok nije ništa drugo do džihad na Allahovom putu i ljubav za šehadetom, a to je vrhunac Islama. Mudžahidi od ashaba Poslanika s.a.v.s., kada

bi izašli u bitku (džihad), ne bi željeli da se vrate svojoj porodici i imetku, zbog želje da postignu ono što je kod Allaha dž.š. od nagrade za šehadet na Njegovom putu. Halid ibn Velid bi prije same borbe, kafirima govorio: *'Dolazim vam s ljudima koji više vole smrt nego što vi volite vino i žene.'*

Neprijatelji Islama, shvatajući ove stvari, danonoćno smišljaju planove da zatru akidu muslimana i iščupaju žar džihada iz njihovih grudi.Allah dž.š. o tome kaže: **I oni lukavstva svoja pletu, a Allah zna za lukavstva njihova, samo što lukavstva njihova ne mogu brda pokrenuti**. (Ibrahim,46)

Zbog toga su poveli vojne pohode, ali time nisu ostvarili svoje željene ciljeve, pa su pribjegli drugom načinu borbe, a to je ideološka borba protiv ovog ummeta. Uzimali su sinove ovog ummeta i odgajali, pravili od njih vođe, ulemu (učenjake), ljude sa autoritetom, da bi preko njih među muslimanima širili ono što žele. Prvo u čemu su uspjeli jeste širenje fesada (nereda) i razvrata, putem televizije, radija, udžbenika u školama itd... Tako ćeš naći muslimansku omladinu da su joj ponuđeni svi putevi zablude i nereda. Ko će naći spas od ovoga? Da nas Allah dž.š. sačuva!

Takođe, neprijatelji Islama nastoje da u vjeru muslimana ubace šubhe (sumnje), tako da bi oni sumnjali u svoju vjeru. To čine preko svojih saradnika koji su naše kože, govore našim jezicima i o kojima Poslanik s.a.v.s. kaže, u hadisu kojeg bilježi Buharija od Huzejfe r.a.: *'Učenjaci koji pozivaju na vratima džehennema, ko im se odazove baciće ga u njega.'*

Neprijatelji Islama su uspjeli da između muslimanskih sinova izvedu i odgoje generaciju koja će nositi samo muslimanska imena, a srca im prazna od pravog shvatanja Islama.

Generaciju koja je ponosna na fesad kojeg čini, a stidi se da je neko naziva muslimanskom.

Generaciju koja je zadivljena Zapadom i slijedi ga u svemu, i u dobru i u zlu, dok na drugoj strani pridržavanje vjere naziva nazadkom i konzervatizmom.

Generaciju koja džihad na Allahovom putu gleda kao terorizam i ekstremizam a ljubav i prijateljstvo s kafirima gleda kao mir i dobro.

Generaciju koja omrknjava i osvanjava u griješenju, pozdrav im je psovka, a Kur'an im je muzika i pjesma. Njima upravljaju žene, robovi su onome ko njima vlada a ne Onom ko ih je stvorio.

Muslimani, probudite se i znajte, da je vaš ponos u pridržavanju Knjige koju vam je objavio vaš Gospodar, i u sunnetu vašeg Poslanika s.a.v.s. Allah dž.š. daje pobjedu svojim pokornim robovima koji se čvrsto drže Njegove vjere.

Takođe, neophodno je da znate da vaša vjera ne brani naučni napredak, nego je čak muslimanima dužnost da u svakom pogledu napreduju pa da imaju svoje doktore, svoje inžinjere, svoje vojne stručnjake i svoje savremeno oružje, ali to sve pod jednim uslovom- da se ne prekoračuju Allahove granice.

Dalje treba da znate da je zapadna civilizacija ukradena od islamske civilizacije, a to će vam najjasnije biti ako se

malo vratite u historiju i pogledate kakvi su bili prvi muslimani.

Naša dužnost je da uzdignemo zastavu Islama i da se oko nje okupimo, a da zaboravimo i ostavimo nova imena kao što su: nacionalizam, patriotizam, socijalizam, demokratija, kojima ništa drugo nije cilj, do udaljavanje muslimana od njihove vjere.

Muslimani, ovaj mir je zapravo zavjera protiv Islama i njegov cilj nije uspostavljanje mira na terenu. Gdje su bili tri prošle godine kada su se klali muslimani i kada su padali gradovi jedan za drugim? Stvarni cilj ovog mira je zaustavljanje muslimanskih osvajanja i pobjeda, i gašenje svjetla islamske sahve (buđenja) koja se počela širiti na svakom mjestu. Od kad to neprijatelji Islama žele muslimanima mir Istinite su Allahove dž.š. riječi o njima, kada kaže: "**Oni bi jedva dočekali da i vi budete nevjernici, pa da budete jednaki...**" (En-Nisa', 89)

Muslimani, budite oprezni prema ovom novom miru i onome što nastoji ostvariti zapad i Amerika.

Ovaj novi mir je, zapravo,nova okupacija. Pogledajte njihove varke i oružje koje su uperili u naša prsa!

Jesu li ikada vukovi čuvali stado?!

Muslimani, budućnost pripada ovoj vjeri i o tome nas obavještava naš Poslanik s.a.v.s.. Mi smo svojim očima vidjeli kako nas je Allah dž.š. pomogao protiv naših neprijatelja Srba i Hrvata i pored toga što smo bili slabo naoružani i malobrojni. Allah dž.š. nas je pomogao tekbirom, zbog naše pokornosti Njemu i zbog našeg čuvanja namaza i ostavljanja razvrata i alkohola.

Muslimani, vratite ponos velikana ovog ummeta, kao što su Ebu Bekr, Omer, Halid ibn Velid, Sa'ad ibn Ebi Vekkas, Salahuddin Ejjubija i drugi. Oni su naši preci i naši miljenici. Molimo Allaha dž.š. da nastavimo njihovim putem i da nas proživi zajedno sa njima.

Što se tiče faraona (nasilnika) kao što su Tito, Sartr, Marks, Ataturk i drugi, niko od njih nije naš predak. Naša vjera je Islam i naše porijeklo je Islamsko.

Muslimani, da li ste zaboravili Mesdžidul-Aksa u Palestini, našu prvu kiblu do koje je, u noći Isra'a i Mi'radža, prenijet naš Poslanik s.a.v.s.. Ovaj mesdžid je u rukama najgadnijih i najgorih stvorenja na zemlji, a to su Židovi, koji su u njemu poubijali klanjače dok su klanjali.

Ko će osloboditi ovaj okupirani mesdžid?!

Muslimani, naša dužnost je da uzmemo uzroke koji vode imanu, i uzroke koji vode pobjedi, pa da naučimo našu vjeru, spremimo se za džihad, pa tek nakon svega toga uputimo Allahu dž.š. dovu da nas pomogne protiv nevjernika i da uzvisi Islam i muslimane. A ummet koji duboko spava, a traži pobjedu? (**Hej hate, hej hate, daleko li je to, daleko**!)

Mi treba da radimo za ovu vjeru i da volimo sljedbenike istine, a Allah je taj koji pomaže.

Muslimani, poučite vašu djecu od malih nogu da vole Kur'an i Sunnet Poslanika s.a.v.s., da obavljaju namaze u njihovo vrijeme, da vole Hulefair-rašidine i plemenite ashabe, da se upoznaju sa džihadom,

bitkama ashaba i onih iza njih (tabiina). Naučite vaše sinove hrabrosti na Allahovom putu, i da vole šehadet radi Islama. Posijte u njihovim srcima ljubomoru prema svojoj vjeri, ugledu i časti, a vaše kćeri učite da budu čedne i stidljive, da vole majke pravovjernih (žene Poslanika s.a.v.s.) i odvojite ih od muškaraca s kojima ne smiju da se miješaju.

Muslimani, Allah dž.š. je htio da se islamska sahva proširi na svakom mjestu na svijetu i to Allahovom dobrotom, a zatim dobrotom nekih iskrenih da'ija.

Allah dž.š. je htio da uzraste novi uzrast omladine koja se pridržava vjere, koja ne obraća pažnju na zablude zabludjelih, niti fesad onih koji ga čine. Oni samo znaju Allahov dž.š. tevhid (jednoću) i džihad na Njegovom putu, sve dok Allahova dž.š. riječ ne bude gornja, a riječ nevjernika donja. Njihov cilj je samo da njihov Gospodar bude zadovoljan sa njima i da spreme islamsku državu u kojoj će suditi Allahov dž.š. šeri'at. Takvi noću pred svojim Gospodarom klanjaju a danju poste i pozivaju ljude u Njegovu vjeru, ne tražeći za to plaću i nagradu od ljudi.

Muslimani, uhvatimo se svi zajedno Allahova dž.š. užeta, ostavimo razmimoilaženja i uzroke razdora, budimo Allahovi dž.š. robovi i braća. Pomažimo Allahovu dž.š. vjeru, pomažimo Allahove dž.š. robove kojima je nepravda učinjena, oslobodimo muslimane koji su zatvoreni u zatvorima Allahovih dž.š. neprijatelja. Sredimo naše redove, probudimo se iz ovog dugog sna, pozivajmo Allahu dž.š., borimo se protiv Allahovih dž.š. neprijatelja! Allah dž.š. kaže: **"Za one koji su**

Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga osim Allaha nisu bojali - a dovoljno je to što će se pred Allahom račun polagati." (El-Ahzab, 39) Takođe, Uzvišeni kaže: "**Borite se protiv njih! Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti.**" (Et-Tewba, 14,)Tek tada možemo očekivati Allahovu pomoć. On u svojoj Knjizi kaže: "**A Allah će sigurno pomoći one koji Njegovu vjeru pomažu - Allah je zaista Moćan i Silan.**" (El-Hadždž, 40)

Imad el Misri

UVOD

Neka je hvala Allahu dž.š. i neka je salavat i selam na Allahova Poslanika s.a.v.s. Neprijatelji Islama između Jevreja, kršćana i idolopoklonika, neprestano prave planove za njegovo uništenje, jer ga smatraju najvećom mogućom opasnošću koja im prijeti. Ovo je činjenica koju niko ne poriče i to su otvoreno priznali njihovi najveći rukovodioci, velikodostojnici, intelektualci i pisci. Povijest Islama je, kroz prethodna stoljeća, bila izložena velikim napadima kojima se pokušao uništiti Islam, ali su ovi ratovi s kojima se muslimani danas suočavaju mnogo žešći i veći, obzirom na postojanje svjetske zavjere protiv Islama i muslimana,[1] kao i na pokušaje istrebljenja muslimana na skoro svim mjestima, na kojima je ubijeno na desetine miliona. Hiljade su se odmetnule od Islama, a milioni muslimana su skrenuli s pravog puta. Ovo je glas upozorenja kojeg upućujem da bih skrenuo pažnju svakom od nas na njegovu ulogu u suprotstavljanju ovom planu kroz pridržavanje Islama i njegovih učenja, a to je ono što najviše srdi neprijatelje Islama. Molim Allaha da ovaj glas nađe razumne uši, a Allah dž.š. je onaj koji upućuje na pravi put.

AUTOR

---

1. Predavanje islamskog mislioca Muhammeda Kutba pod naslovom "ISLAMSKI ODGOJ"

NA METI JE ISLAM

Interesi neprijatelja u našim zemljama su stari, ali ti interesi nisu usmjereni na ovladavanje našim bogatstvima i dobrima koje uživaju muslimanske zemlje, već na uništenje Islama na njegovom vlastitom pragu, jer oni smatraju da je Islam opasnost koja im prijeti i ugrožava njihove interese, zbog čega se oni njega najviše boje. **Ben Gorion**, bivši premijer Izraela je izjavio:*"Mi se ne bojimo socijalizma, niti revolucije, niti demokratije u ovom području- mi se samo Islama bojimo. Bojimo se ove nemani koja je dugo spavala i počela se iznova buditi."* [1]

On je takođe izjavio:

"Ono čega se najviše bojimo je da se u arapskom svijetu ne pojavi novi Muhammed." [2]

Šimon Perez, raniji premijer, kaže:

"Nije moguće ostvariti mir na ovom području dok god Islam drži isukanu sablju, i mi nećemo nikada biti mirni u našoj budućnosti, sve dok Islam zauvijek ne stavi svoju sablju u korice". [3]

---

1. *Neprijateljstvo Jevreja prema Islamskom pokretu*, Zijad Mahmud Ali str. 46.
2. Dželal El-Alem: *Islam i Zapad*, str.42
3. *Neprijateljstvo Jevreja prema Islamskom pokretu*, str 47. Zijad Mahmud Ali.

Evropske vođe izjavljuju da je Islam ono što sprječava njihovu dominaciju na Istoku. Bivši premijer Britanije **Gladston** je izjavio:

"Dok god se ovaj Kur'an nalazi u rukama muslimana, Evropa neće moći ostvariti dominaciju na Istoku".[1]
Jedan zapadni pisac kaže:

"Ranije smo strepjeli od cionističke opasnosti i opasnosti boljševizma, ali smo ubrzo shvatili da cionisti, komunisti i boljševici nisu naši neprijatelji, naprotiv, oni su nam prijatelji i saveznici, ali najveća, stvarna opasnost po nas krije se u Islamu i u njegovoj moći da se brzo širi, jer je Islam jedina prepreka zapadnom kolonijalizmu."[2]

Američki predsjednik **Nikson** je posjetio afganistanske izbjeglice i došao jednom starcu, te mu pružio ruku da ga pozdravi, ali je starac odbio da mu pruži ruku rekavši mu: *"Ti si nečisti idolopoklonik i ja neću da te pozdravljam."*
Drugi, veoma star čovjek, je prišao i rekao **Niksonu:** *"Zašto ste dali Palestinu Jevrejima?"*
Kad se vratio u Ameriku održao je konferenciju za novinare na kojoj su ga novinari pitali: *"Šta ste pripremili za taj i taj problem?" "Lahko je to,"* rekao je on. A kada je upitan za drugi problem, opet je odgovorio: *"To je jednostavno"*. Nakon nekoliko pitanja jedan novinar ga je upitao: *"Šta je onda osnovni problem?"*-

---

1. Muhammed Esed: *El-Islamu ala mufterekit-turuk*
2. Omer Feruh i Mustafa Halidi: *Et-Tebšir vel-isti'mar* str. 184.

"Osnovni problem je Islam"- rekao je on
Kada su ga upitali: "Kako ga riješiti" - on je odgovorio: *"da uzmemo muslimansku djecu i dovedemo ih u naše zemlje kako bi ih zadojili našom kulturom, a onda ih vratili u njihove zemlje."*
A onda je rekao: *"Rusija i Amerika se moraju ujediniti u naporima da spriječe uspostavljanje islamske vlasti u Afganistanu."*[1]

Dakle, Islam je ono što njih plaši, a kako i ne bi kad je njihov vođa vidio da je afganistanski narod, (djeca, omladina, starci i žene) mudžahidski narod.

SKRIVENA MRŽNJA

Skrivena mržnja u dušama neprijatelja je ono što raspiruje njihove osjećaje prema muslimanima. Kršćani nisu zaboravili šta je **Salahuddin Ejjubija** uradio njihovim precima, krstašima u bitci na **Hittinu**. Zbog toga se francuski general **Goro**, odmah nakon ulaska u Damask, uputio prema mezaru **Salahuddina Ejjubije**, udario ga nogom i rekao mu:

"Evo, Salahuddine, mi smo se vratili."[2]

Kada je britanski general **Lenbi** ušao u **Kudus (Jerusalem)** izgovorio je svoju poznatu izreku:

"Danas su završeni krstaški ratovi."[3]

---

1. Dr. Abdullah Azzam: Iber ve Besair lildžihadi Fil-Asril-Hadir.
2. *El-Kavmijjetu vel-gazvul-fikri*, str.84..
3. *Islam i Zapad*, str.31

Jevreji nisu zaboravili ono što je Poslanik s.a.v.s. učinio sa njihovim precima iz plemena Kurejza, Nadir i Kajnuka, kao ni njihovo progonstvo iz Hajbera. Kada su 1967. godine Jevreji okupirali Kudus, ministar odbrane **Moša Dajan** uputio se ka Zidu plača i počeo uzvikivati sa ostalim Jevrejima:

"Ovaj dan je za dan Hajbera!
O osvetnici Hajbera!

Uzvikivali su:

"Stavite kajsije na jabuke",

Takođe su rekli:

"Vjera Muhammedova se okrenula i otišla."

Ponavljali su:

"Muhammed je umro,
a iza sebe je ostavio žene."[1]

Neke orijentaliste je zaslijepila duboka mržnja u njihovim srcima, poput francuskog orijentaliste **Kimona** koji je izjavio:

"Ubijeđen sam da je neophodno likvidirati petinu muslimana, a ostale osuditi na teške radove, srušiti Kabu,

---

1 Sa'd Džum'a: *Allah evid-demar*, str.135.

a tijelo Muhammeda staviti u muzej Luvr."[1]

Komunizam se, dok je bio na vrhuncu svoje moći, najviše bojao Islama. Kada se bivši američki predsjednik **Regan** sastao sa sovjetskim predsjednikom **Gorbačovom** u novembru 1985. godine, **Gorbačov** je iz svoje torbe izvadio kartu Islamske države iz njenog najsvjetlijeg perioda i objasnio mu da je većina evropskih teritorija bila pod muslimanskom vlašću, i da su muslimani dva puta pokucali na vrata Evrope i zaustavili se na ulicama Austrije. Potom je **Gorbačov** upozorio **Regana**, rekavši mu:

"Muslimani su počeli da se bude i stresaju prašinu sa sebe, i pokušavaju da krenu, a kada krenu ništa se ispred njih neće moći isprriječiti. Od američko-ruskog razilaženja jedino Islam ima korist. Stoga moramo okončati naše probleme kako bi se suprotstavili zajedničkom neprijatelju."

***Regan** je malo razmislio, a potom odobrio tu ideju.*

NEVJERNICI SU JEDAN MILLET (VJERA)

Neprijatelji Islama se okupljaju protiv nas. Već smo citirali riječi bivšeg američkog predsjednika **Niksona**, kada je rekao:*"Amerika i Rusija se moraju ujediniti kako bi spriječile uspostavljanje islamske vlasti u Afganistanu."*

---

1. Dr. Muhammed Muhammed Husejn: *El-Ittidžahaul vetanijjeh*, 1/321.

Riječi **Gorbačova** to takođe potvrđuju. Zbog toga se ne treba čuditi kad vidimo da bivši cionistički premijer **Menahim Begin** poziva Zapad da pomogne Izraelu, jer on predstavlja civilizacijsku branu naspram oluje islamske revolucije koja je već otpočela.[1] Jedan zapadni novinar je napisao komentar u kome je rekao:

"Komunizam je bolji od Islama, jer je on u osnovi zapadnjačka ideja s kojom je moguće naći zajednički jezik, ali što se tiče Islama, s njim nema dogovora niti sporazumjevanja osim jezikom oružja i vatre."[2]

Mi muslimani se ne trebamo nimalo čuditi kad smo čuli za osjećaje radosti kod kršćana nakon što je Kudus pao u ruke Jevreja. Pisac **Randolf Čerčil** je izjavio:*"Uzimanje Jerusalema iz ruku muslimana je bio san kršćana i Jevreja podjednako. Radost kršćana nije nimalo manja od radosti Jevreja."*[3]

RAT ISTREBLJENJA PROTIV MUSLIMANA

Neprijatelji Islama su se uvjerili da neće moći pokoriti muslimane sve dok bude postojao Islamski osmanski hilafet. Oni znaju za značajne usluge koje je hilafet učinio muslimanima, a dovoljna mu je za čast činjenica da se on stotinama godina suprotstavljao požudama zapadnih zemalja da okupiraju muslimanske zemlje.

---

1. *Adaul-Jehudi lil-hareketil-islamijjeh*, str.68.
2. Dnevne novine *Čikago* od 22.02. 1979. god.
3. *Harbul-ejjamis-Sitte*, str. 129.

Vojske hilafeta su prodirale u srce Evrope i njih su se plašili evropski kraljevi i vladari dugo vremena.

Veliki halifa **sultan Abdul-Hamid drugi**, odigrao je ogromnu ulogu u očuvanju bića islamskog ummeta, posebno u vrijeme kad se suprostavio jevrejskim nastojanjima u Palestini i odbio njihove primamljive ponude u zamjenu da im dozvoli osnivanje jevrejske države u Palestini, kao što je odbio da dadne kršćanima državu u Libanu, a danas mnogi muslimani ponavljaju optužbe koje su mu prilijepili naši neprijatelji.[1] Zatim je došao **Mustafa Kemal Ataturk** i ukinuo Islamski hilafet 1924. godine i tako ostvario za neprijatelje Islama ono što su oni sanjali dugo vremena. Od tog perioda muslimani su izloženi ratu genocida kakvog historija nije upamtila po njegovoj grozoti i masovnim ubistvima. Evo nekoliko primjera ovog strašnog rata:

Komunisti su u Rusiji ubili 20 miliona muslimana

Nakon izbijanja komunističke revolucije 1917. godina u Rusiji, za muslimane su nastupila užasna klanja. U periodu od pedeset godina ubijeno je dvadeset miliona muslimana. Prema potvrđenim ruskim statističkim podacima ustanovljeno je da je samo **Staljin,** ruski vođa i koljač, ubio jedanaest miliona muslimana.[2]

---

1. Pogledati djelo Envera El-Džuwdija *Sultan Abdul-Hamid Vel-Hilafetul-islamijjeh*, str. 196.
2. Fethi Jekin *El-Alemul-islami vel-mekaidu devlijjeh* str. 98.

Milion i po žrtava komunističke agresije u Afganistanu

Nakon ulaska Ruske komunističke vojske u Afganistan u saradnji sa komunističkom vladom, nastupila su klanja za muslimane koji su odbacili komunizam. Žrtve koje su Afganistanci podnijeli premašuju brojku od milion i po ubijenih i pet miliona protjeranih staraca, žena i djece.[1]

Takođe i u Jugoslaviji

U Jugoslaviji su muslimani izloženi strašnom terorizmu čiji je cilj brisanje islamskog bića u toj zemlji. Broj muslimana u njoj doseže cifru od pet miliona. Ne smatraju ih domorocima, nego ih smatraju došljacima, kolonizatorima, kojih se treba rješavati na bilo koji način. Komunisti su mnoge pobili, a mnoge strpali u zatvore. Spomenimo samo da su pobili više od dvanaest hiljada u velikoj džamiji u Foči i zaklali šest hiljada muslimana na Mostu.[2]

U Bugarskoj

Bugari turskog porijekla su izloženi ratu uništenja. Ima ih više od milion. Posljednjih godina bugarske vlasti su poubijale na stotine muslimana u toku svoje akcije da ih prisile na brisanje njihovog islamskog

---

1. Muhammed Kutb *El-Džihadul-afgani ve delalatuhu* str.66.

2. Dr. Abdullah Azzam *Ed-Difau an eradil-muslimin ehemmu furudil-e'ajan*, str. 67.; misli se na most u Višegradu.

identiteta.[1] Slične stvari se događaju i u drugim zemljama u kojima je vladao komunizam, poput Rumunije, Albanije i Kine.

Neprestana klanja Palestinaca

Muslimanski narod Palestine je već dugo vremena izložen mnogobrojnim klanjima od strane Jevreja. Klanja u Derjasinu, Kabihu, Mesdžidul-Aksau i mnoga druga su samo halke u neprekidnom lancu. Jevreji su nastavili istrebljivati Palestince, i to napadima na izbjegličke logore u Libanu, a sada su sinovi palestinskog naroda izloženi svakodnevnim, neprekidnim klanjima od strane jevrejske vojske. Mi ne smijemo zaboraviti ono što je izjavio njihov vođa **Ben Gorion**: *"Arapi u Izraelu imaju tri mogućnosti:*

1) Prihvatanje jevrejske vjere
2) Protjerivanje izvan zemlje
3) Potpuno uništenje

Golda Mejr, njihova bivša premijerka, je izjavila: *"Doći će vrijeme kada ćemo znati kako ćemo onemogućiti, one koji jevrejsku kapu ne stavljaju na glavu, da žive među nama."*[2]

---

1. Isti izvor str. 83.
2. Dr. Ali Džeriše: *Hadirul-alemil-islami* str. 125.

Milion šehida u Alžiru

Francuska je u Alžiru poduzela najsvirepija klanja protiv muslimana. Ona je smatrala da je Alžir dio Francuske koji se ni u kom slučaju ne može otcijepiti. Nakon poraza Francuza i njihovog izlaska iz Alžira jedan priznati orijentalista u Madridu je održao predavanje pod naslovom *"Zašto smo pokušavali ostati u Alžiru"*, u kom je rekao:

"Mi nismo angažovali pola miliona vojnika radi alžirskog pijeska, njihovih pustinja ili maslina. Smatrali smo da mi treba da budemo zid koji će štititi Evropu od mogućeg islamskog nadiranja kojeg bi Alžirci i njihova braća muslimani poduzeli preko Sredozemlja da bi povratili Španiju koju su izgubili, pa da s nama uđu u srce Francuske s novom bitkom kod Poatjea u kojoj bi pobijedili i sravnili slabašnu Evropu i tako dovršili ono što su započele Emevije, kako bi Sredozemno more učinili islamskim jezerom.
Zbog toga smo vodili rat u Alžiru."[1]

Klanja muslimana od strane Hindusa

Indijska vojska je poubijala četvrt miliona indijskih muslimana koji su pokušali da se isele iz Indije u Pakistan prije rata koji je buknuo 1971. god. s Pakistanom, a nakon njihove pobjede u ovom ratu ubili su sto hiljada studenata i službenika islamskih univerziteta i pobili deset hiljada muslimanskih

---

1 *Islam i Zapad* str.51.

alima.[1] Indija je okupirala pokrajinu Kašmir čija su većina stanovnika muslimani. Oni su izloženi neprekidnom indijskom zlostavljanju koje sprovode oružane indijske organizacije. Tako su 1960. godine dvije indijske organizacije prisilile dvjesto žena muslimanki, da skinu odjeću, a potom ih natjerali da gole hodaju gradskim ulicama. Nakon toga su ih počeli silovati i obeščašćavati u prisustvu mnogih Indijaca koji su to posmatrali. Naveče su sakupili velike količine drva, zapalili vatru i počeli bacati jednu po jednu muslimanku u vatru uz gromoglasan smijeh Indijaca.[2] U gradu Gandos 1963. godine, neki Indijci su ušli u najveću gradsku džamiju, te naredili mujezinu da prouči ezan za namaz, pod prijetnjom da će ga ubiti ako to ne učini, pa su ljudi, na glas ezana, došli u džamiju i kad su ušli unutra, Indijci su ih opkolili i počeli klati, dok ih sve nisu pubijali. Zatim su sakupili mushafe i doveli žene muslimana u džamiju, te ih na mushafima silovali, a potom poklali. Onda su doveli imama te džamije, objesili ga za vrat i za glavu mu svezali mushaf, te izigravajući se, počeli govoriti: *"Sad počni držati svoju hutbu."*[3]

---

1. Muhammed Halilullah *Me'satu Bangladeš* str. 23.

2. Muhammed Mustafa Ramadan *Eš-Šu'ubijjetul-džedide*, str. 108.

3. Saudijske novine *En-Nedve* od 08.03.1967. god.

U Eritreji

U doba imperatora **Haile Selasije**, Etiopljani su počinili krvava klanja protiv eritrejskog naroda. Nakon njega je došao komunist **Mengisto** koji je bio još gori u uništavanju Eritrejaca. Nakon što je dobio podršku u vojsci i ljudstvu od komunističkih zemalja, zatvorene su sve muslimanske škole, a muslimani prisiljeni da svoju djecu školuju u kršćanskim školama.

U Ugandi

Tanzanijske kršćanske snage, koje su okupirale Ugandu nakon pada predsjednika **Idi Amina**, izvršile su stravičan pokolj muslimana. Agencijske vijesti su istakle da je više od pedeset hiljada muslimana pobjeglo u Južni Sudan zbog masovnih ubistava i krada koje su organizovane protiv njih.[1]

Na Filipinima

Više od pet miliona muslimana tamo je posjedovalo zemljište, sa kojeg su protjerani na jug. Oni su izloženi genocidu kojeg protiv njih vodi Filipinska vlada a posebno u doba **Markosove** vladavine. Muslimanski borci na jugu Filipina su proglasili džihad protiv nevjerničke vlasti i već žrtvovali pedeset hiljada šehida, ali je isto tako i palo na hiljade nevinih žrtava u divljačkim pokoljima koje je počinila Vlada,

---

1. Časopis *El-Muhtarul-islami* br. 20. za Rebiul Evvel 1401 hidžretske godine.

koja je išla čak dotle da je rušila džamije dok su klanjači bili u njima.[1]

Na Tajlandu

Budistička vlast sprovodi genocid uništenja muslimana u pokrajini Fatani. Ubila je na hiljade nevinih i vršila proces onesposobljavanja muslimanskih žena za trudnoću, kako bi iskorjenila muslimane. Povela je veliku kampanju za promjenu muslimanskih imena u budistička imena, kao što je iskrivila značenje kur'anskih ajeta u prijevodu na tajlandski jezik.[2]

U Libanu

Muslimani su izloženi žestokom ratu od strane kršćana i sljedbenika nekih šiitskih sekti. 1982. godine **Menahim Begin** je objavio da je Izrael dao kršćanskim snagama u Libanu oružje u vrijednosti od sto miliona dolara.[3] To je samo stoga što te snage za Jevreje ostvaruju više nego što su Jevreji u stanju ostvariti. Klanja protiv muslimana su neprestana u mnogim zemljama. Plan uništenja muslimana je na djelu, a nema nikoga ko bi se suprotstavio ovom planu.[4]

---

1. Dr. Ali Džeriše *Hadirul-Alemil-islami*, str. 184.
2. Dr. Džemil Abdullah El-Misri *Hadirul-Alemil-islami*, str. 605.
3. Časopis *El-Muhtarul-islami*, br. 33 od Džumadel-ula 1405. hidžretske godine.
4. Vidi: *Hadirul-Alemil-islami* od Alija Džeriše, *Hadirul Alemil-islami* od Džemila El-Misrija i djelo *El-Ekallijjatul Muslime Fil-Alemi* u izdanju *En-Nedvetul-alemije liš-šebabil-islami.*

POTPALJIVANJE MEĐUMUSLIMANSKOG RATA

Nakon odlaska kolonijalizma iz islamskih zemalja, pod pritiskom džihadskih pokreta koji su dali milione šehida na Allahovom putu, pristupilo se raspirivanju neprijateljstva među arapskim i islamskim zemljama kroz probleme granica, tako što su iscrtali granice na način koji će prouzrokovati sukob među državama. Isto tako su velike imperijalističke zemlje radile na zavađanju malih zemalja, jednih protiv drugih, kako bi islamske zemlje postale poligon za provjeru neprijateljskog naoružanja čiju ogromnu cijenu plaćaju muslimani. Evo nekoliko primjera ovih žestokih, krvavih ratova:

1) Rat u Jemenu

Bivši egipatski presjednik **Džemal Abdun-Nasir** je poslao stotine hiljada egipatskih vojnika radi napada na njihovu muslimansku braću u Jemenu. Više od predeset hiljada egipatskih vojnika palo je kao žrtva ovog rata.[1]

2) Iračko - iranski rat

Godine 1980. irački tagut **Sadam Husejn** pokrenuo je divljački rat protiv susjednog Irana. Ovaj rat je trajao osam godina i odnio milione muslimanskih žrtava, što ubijenih, što ranjenih, što onesposobljenih. Ovaj rat je iscrpio materijalna bogatstva Iraka i Irana, a Irak je upotrebljavao i hemijsko oružje protiv civila.

---

1 Vidi: *Mevsutatut-Tarihil-islami* od dr Ahmeda Šelebija 9/1.

3) Mauritanija i Senegal

Između ove dvije zemlje došlo je do krvoprolića koje je odnijelo stotine muslimanskih žrtava i umalo da nije došlo do sveopćeg rata između dvije zemlje, da nije bilo posredovanja nekih islamskih zemalja i Organizacije islamkog kongresa.

4) Iračka agresija na Kuvajt

Irački tagut **Sadam Husejn** je takođe okupirao Kuvajt, a njegovi krvoloci su učinili veliko krvoproliće protiv kuvajtskog naroda. Hiljade Kuvajćana su bile žrtve ovog rata, a to je iračka vojska platila izuzetno visokom cijenom, jer je ubijeno više od sto hiljada njihovih ljudi. Kada se irački narod pobunio protiv **Sadama**, on je bio nemilosrdan u njihovom ubijanju i mučenju, posebno iračkih Kurda. Spominje se da je **Sadam** upotrijebio hemijsko oružje protiv brojnih kurdskih gradova i sela. Hiljade potomaka **Salahud-dina Ejjubije** bile su žrtve ovog rata.

5) Ostali sukobi

Između Čada i Libije je došlo do krvavih sukoba oko pogranične pokrajine Ozo. Isto tako je došlo do oružanih sukoba između Maroka i Alžira zbog Zapadne Sahare. Neprijatelji Islama su pribjegli raspirivanju unutrašnjih problema, posebno u zemljama koje imaju kršćanske manjine, kao što je na jugu Sudana ili u Nigeriji.

MUSLIMANI, GDJE STE ?!

Naši neprijatelji se nisu zadovoljili ovolikim krvoprolićima koja su učinili ili prouzrokovali, već su napravili program za pokrštavanje muslimana u kom su imali određenog uspjeha u nekim islamskim zemljama. Kršćanski misionar **Robert Maks** je izjavio: "Naši napori i trud oko pokrštavanja muslimana neće prestati sve dok krst ne bude bio uzdignut iznad Mekke i dok se ne održi nedjeljna misa u Medini."[1]

Oluja pokrštavanja u Indoneziji

Obzirom na broj stanovništva, Indonezija se smatra najvećom islamskom zemljom, jer ona ima oko sto pedeset miliona stanovnika, a ogromna većina su muslimani. Međutim, ona je izložena velikom valu pokrštavanja, jer tamo djeluje na stotine kršćanskih organizacija u kojima se nalaze hiljade kršćanskih misionara.[2] Obzirom na to, tamošnji muslimani su u velikoj opasnosti.

Plan je jedan

Slično onom što se događa u Indoneziji, događa se u mnogim islamskim zemljama u Aziji i Africi poput Pakistana, Sudana i Egipta. Kršćani koriste stanje prognanih i izbjeglih da ih pokušaju pokrstiti posredstvom kršćanskih humanitarnih organizacija koje nude medicinske usluge, prehrambene artikle i odjeću.

---

1. Časopis *El-Muhtarul-islami* br. 99. god.12.
2. Dr. Abdul-Vedud Šelebi *Hakaik ve Vesaik*, str. 64.

NAJVEĆA OPASNOST

Udaljavanje muslimana od Islama

Naši neprijatelji su shvatili da se tajna snage i pobjede muslimana krije u njihovom pridržavanju Islama, pa su stoga nastojali udaljiti muslimane od njihove ustrajnosti na principima ove velike vjere. Jedan od njihovih književnika je izjavio:

"Kada bi Arapi spoznali vrijednost Islama, oni bi do Sudnjeg dana vladali svijetom."[1]

Jevreji su priznali da su pobjede, koje su postigli, ostvarili zahvaljujući odsustvu Islama sa bojnog polja. Novine(*Jedut Ahrenut*) su dana 18.03.1978. godine objavile članak u kom se kaže:

"Naša sredstva informisanja ne smiju zaboraviti važnu činjenicu koja je dio strategije Izraela u borbi protiv Arapa, da smo mi uspjeli sa svojim nastojanjima i nastojanjima naših prijatelja da udaljimo Islam od naše borbe sa Arapima u toku proteklih trideset godina. Islam mora uvijek biti udaljen od bojnog polja. Zbog toga ne smijemo ni jednog tenutka zanemariti sprovođenje našeg plana u sprječavanju buđenja islamskog duha u bilo kom obliku i na bilo koji način."

Zbog ovoga su neprijatelji Islama postavili mnogobrojne planove za udaljavanje muslimana od pridržavanja Islama. U tom su uzeli učešća političari,

---

1. *Allah Evid-Dimar* str. 209.

mislioci, univerzitetski profesori, orijentalisti, kršćanski misionari, pisci, književnici i umjetnici.

Samuel Cimer, predsjednik kršćanskih misionarskih organizacija, ukratko je iznio osnovni zadatak misionara, rekavši:

"Vaš osnovni zadatak je da muslimana izvedete iz Islama, kako bi on postao stvorenje bez ikakve veze sa Allahom, a samim tim i bez ikakve veze sa ahlakom (moralom). Ovim svojim djelovanjem vi ćete biti prethodnica kolonijalizma u islamskim zemljama. Vi ste pripremili svu pamet u tim zemljama da prihvati hod putem kojeg ste zacrtali, a to je izvođenje muslimana iz Islama. Vi ste odgojili mladež koja ne poznaje vezu sa Allahom i ne želi da je spozna. Tako je došla islamska generacija onakva kakvu je želio kolonijalizam, koju ne interesuju najvažnije stvari, koja voli rahatluk i lijenčarenje i nastoji udovoljiti strastima na bilo koji način, tako da su joj strasti postale cilj života, pa ako uči, - uči da bi udovoljio strastima, kad sakuplja imetak, - sakuplja ga radi strasti- kad osniva najvrijednije centre, - osniva ih zbog strasti. On sve žrtvuje na putu ostvarenja strasti."[1]

---

1. *Džuzurul-belai* str. 275.

PLAN RUŠENJA ISLAMA

1. Dovođenje muslimana u sumnju u pogledu njihove vjere

Neprijatelji Islama neprestano pokušavaju dovesti muslimane u sumnju u pogledu njihove vjere. Zbog toga tvrde da Kur'an nije nebeska knjiga, da ga je sastavio Muhammed s.a.v.s., te da je on pun legendi i bajki. U to spadaju i njihove potvore na Allahova Poslanika s.a.v.s. i laži da je on obolio od padavice, kao i izigravanje islamskim propisima a posebno kaznom kamenovanja bludnika i odsjecanja ruke kradljivcu. Jedne prilike je kralj **Fejsal bin Abdul Aziz** u Americi organizovao Svjetski novinarski kongres da bi odgovorio na pitanja poznatih pisaca i mislilaca, među kojima je bilo mnogo Jevreja. Jedan od njih je upitao:

"Vaše visočanstvo, čuli smo da vi kradljivca kažnjavate odsijecanjem ruke, a bludnika kamenovanjem. To su barbarske divlje kazne, koje civilizacija dvadesetog stoljeća odbacuje."

Kralj je zaćutao, a zatim pogledao u tog Židova i smireno rekao:

"Želim da ti kažem da je ta kazna u toku protekle godine izvršena svega dva puta u jednoj izuzetno prostranoj zemlji kakva je Saudijska Arabija, a krađa je u našoj zemlji iskorijenjena gotovo u potpunosti. A reci ti meni da li su vaši vještački zakoni dokinuli krađu, ili su samo podstakli ljude da se izvježbavaju u njoj? Danas sam u vašim novinama čitao o stotinama slučajeva krađa koje su bile popraćene

nasiljem i koje svake godine odnose hiljade nevinih žrtava. Pa da li je bolji ovaj ili vaš zakon?

Što se tiče kazne kamenovanja bludnika Islam je obuhvata sa mnogim uslovima koji čine izvršenje ove kazne opravdanom sa jasnim dokazom. Da li je bolje to ili moralna izopačenost u vašem društvu na koju me je stid ukazati?"

Tada je Židov pognuo glavu odobravajući, a salom se zaorio aplauz.[1]

2. Podržavanje pokreta i pravaca suprotnih Islamu

U novije vrijeme muslimani su iskušani sa neobičnim pravcima, koji ih pozivaju da se udalje od Islama, poput sekularizma koji poziva odvajanju vjere od života i egzistencijalizma koji poziva na bezboštvo i bezakonje govoreći da Bog nije samo izmišljotina, već štetna izmišljotina. Isti je slučaj i sa nacionalizmom koji poziva na ujedinjenje Arapa daleko od Islama; socijalizmom i komunizmom, koji pozivaju u ateizam i počivaju na postavki da nema Boga i da je život materija. U arapskom svijetu su nastale mnoge partije i pokreti koje proklamuju spomenute parole, kao što je socijalistička i BAS[2]

---

1. *Allah Evid-Demar* str. 207

2. Osnivač BAS partije je kršćanin koji se zove Mišel Aflek, a dosta je da se zna samo to da je on oženjen kćerkom Golde Mejr, prijašnjeg izraelskog premijera.

partija, nacionalizam i komunizam. Te partije i pokreti su odveli u zabludu mnoge generacije muslimana, obmanule ih svojim lažima i udaljile od Islama.

3. Širenje razvrata

Jedan od velikih neprijatelja Islama je rekao:

"Čaša i pjevačica čine od muslimanskog ummeta ono što nije u stanju učiniti hiljadu topova."

Zbog toga naši neprijatelji nastoje da što više prošire polje nemorala u muslimanskom društvu, kako bi olakšali svoju zadaću, jer su svjesni da im se pokvaren čovjek ne može suprotstaviti u borbi, niti im se uopšte isprriječiti na putu. A od najznačajnijih metoda širenja razvrata je sljedeće:

BLUD I PROSTITUCIJA

Postoji strogo zacrtan plan za proširenje trgovine bludom i prostitucijom u islamskim sredinama na direktan ili indirektan način. Putem noćnih klubova i timova za ples, zatim, podržavanjem putovanja u zemlje koje su poznate po nemoralu i dozvoljavanju razgolićenosti na obalama i plažama. Pojedini Arapi koji dolaze sa okupirane "**Zapadne obale**" pričaju kako jevrejske vlasti pozivaju Arape na druženje sa Jevrejkama, pogotovo na obalama mora, gdje one svjesno pozivaju Arape na prostituciju sa njima[1] što je rezultiralo porastom procenta kriminala i nemorala kao što je silovanje i homoseksualizam. Isto tako postoji smišljen plan za širenje spolnih bolesti među muslimanskom omladinom. U Egiptu je 1990. g. uhapšen jedan zapadnjak koji je seksualno uživao sa većim brojem egipatske djece, a utvrđeno je da je zaražen sidom. Mnoge novinske reportaže su spominjale da postoji jevrejski plan o slanju velikog broja jevrejskih prostitutki u Egipat radi širenja bolesti side putem pozivanja egipatskih mladića u prostituciju sa njima.

Opojna pića i droga

Poznat je i Svjetski jevrejski plan za uvoz velikih količina droge u Egipat i druge arapske zemlje radi upropaštavanja njihove omladine. Otkriven je veliki

---

1. *Islam i Zapad*, str. 76.

broj mreža nezakonitog uvoza droge, i dokazano da iza njih stoje Jevreji.

Bestidna književnost i umjetnost

Arapske sredine su stavljene na veliko iskušenje poplavom ogromnog broja knjiga i ljubavnih romana koji se ne ustručavaju od uljepšavanja metoda nemorala, posebno među omladinom. Još je opasnije što se veliki broj tih romana i pripovjetki preselio u kino sale, gdje se našim generacijama prikazuju filmovi koji pozivaju u razvrat i tako upropaštavaju našu omladinu odvodeći ih krivim putevima.[1]

4. Kaljanje ličnosti uleme

U pojedinim Arapskim zemljama sredstva za informisanje neprestano nastoje okaljati lik i sliku alima (učenjaka Islama) i stalno u njih upiru prstom, naročito u pojedinim filmovima koji se prikazuju u kinima. U njima se prikazuje vjerski službenik kao nemoralna osoba ili osoba sa nastranim sklonostima, s ciljem da se izazove odbojnost prema vjeri i stekne loša predstava o onima

---

1. U jednom kinu u Egiptu se prikazala serija zapadnih filmova čija je tema u većini slučajeva blud. Jedan od tih je film čija priča se svodi na ženu koja traži odgovarajućeg čovjeka kroz seksualne odnose sa njima i svaku noć je prikazuje kako opći sa nekim od muškaraca. Drugi film je bio pod nazivom "Konj" u kome je prikazan i abnormalan prizor u kome glavni junak filma polno opći sa svojim konjem. Pogledaj: *Medželletul muhtaril islamijj.* Prvi broj prve godine. 15. Ša'ban 1399. h.g.

koji su privrženi vjeri. U to spada i ismijavanje istih putem karikatura u raznim novinama.

5. Borba putem satelitskog programa

Zapadne zemlje posjeduju veliki broj vještačkih satelita od kojih je jedan broj posebno rezervisan za TV program koji je usmjeren ka islamskim zemljama. Posebno velike poteškoće s tim imaju zemlje Sjeverne Afrike koje primaju preko TV aparata, veliki broj programa koji emituju porno filmove koje podjednako gledaju djeca, mladi i odrasli (muškarci i žene). Isti kanali emituju i veliki broj programa koji veličaju zapadnu civilizaciju, a kaljaju Islam i islamsku civilizaciju.

6. Špijuni i saradnici

Obavještajne službe neprijatelja su uobičajile slanje svojih saradnika u arapske i islamske zemlje, a posebno izraelska obavještajna služba "**MOSAD**" koja ima za cilj prenošenje tajni naših zemalja, našim neprijateljima. Te obavještajne službe imaju i drugu zadaću koja se ogleda u pokušaju iskvarivanja naše omladine putem uređivanja posebnih "**jazbina**" za razvrat, prostituciju i svaku drugu vrstu nastranosti. Primjer za to je naprijed spomenuti slučaj otkrivanja jevrejskih mreža prostitucije u Egiptu iza kojih stoji "**MOSAD**", a u kojima rade nemoralne djevojke koje nastoje primamiti egipatske i arapske mladiće da čine zinaluk sa njima kako bi prenijele sidu na njih. U to spada i spomenuti slučaj izraelskog špijuna **Ilije Kohina** koji je uhapšen i pogubljen 1965. god. u Siriji. Utvrđeno je da je on od svog stana načinio "**jazbinu**" za prostiuciju i "**crvene noćne žurke**" u kojima se gubi dostojanstvo i krše svetinje.

VAŽNO PITANJE

Nakon svega iznesenog mi smo svjesni da naši neprijatelji planiraju, kuju i realizuju zavjere protiv nas, i to je njihovo. Međutim, ovdje se postavlja jedno veoma važno pitanje koje čeka odgovor od nas: Šta smo mi njima spremili? Jesmo li im spremili samo kritike i prazan govor, uz konstantan plač na pragovima Ujedinjenih nacija.

Sinovi Islama, svi mi imamo veliku obavezu prema ovoj vjeri i svi moramo raditi za Islam. Zadivila me je jedna rečenica koju je kazao jedan islamski mislilac:

"Islamski svijet je danas u jednom velikom požaru, i na svakom od nas je da ugasi jedan dio tog požara."

To je najbolje kazao pjesnik riječima:

Ummetu moj borba je postala obaveza,
zato ostavi polemiku i viku,
kani se rahatluka i opuštenosti,
pobjediti neće onaj koji se odmara,
kufr je sakupio svoje snage
pa zašto da se mi prepiremo i glođemo?
Gdje je hiljadu miliona
što se ne odazovu na jecaj rana?
Dajte milion od milijarde
ili najbolje od dobrih junaka koji se ne grade,
osim u prostranim džamijama našim.
Narod bez vjere-akide je papir kog vjetar raznosi

Ko iznevjeri poziv na namaz
iznevjerit će i poziv na džihad.

Ako naš ummet želi da krene pravim putem neophodno je da ostvari četiri stvari:

1. Slijeđenje Islama u svim stvarima života,

2. Mlade odgajati islamskim odgojem,

3. Pripremiti sve što je potrebno i mobilisati sve raspoložive snage protiv neprijatelja,

4. Biti spreman na žrtvu i dati sve od sebe.

Malo ćemo se zadržati na ovoj stvari zbog njene važnosti i zbog toga što je ona u domenu svakog od nas. Zato smo dužni da žrtvujemo jedan dio svog vremena, truda i imetka na putu pomoći našoj slaboj braći muslimanima i mudžahidima. Na žalost, naši neprijatelji žrtvuju i daju dosta od sebe podržavajući svoje laži.

Poslušajte samo ovaj događaj koji uopće nije potrebno komentarisati. Prije rata 1967. godine (u Palestini) u Francuskoj su se održale demonstracije na kojima se pozivalo na skupljanje priloga za Izrael. Demonstranti su nosili parole-letke na kojima je pisalo "**borite se protiv muslimana**". Tom prilikom je sakupljeno milijardu francuskih franaka samo za četiri dana.[1] Zato neka svako od nas zapita sam sebe, a mi ne sumnjamo da smo na istini, šta sam uradio i šta sam dao za Islam?!

---

1. *Islam i Zapad* str. 35.

BUDUĆNOST PRIPADA ISLAMU

I pored svih zavjera i planova koji se kuju protiv Islama i muslimana, tajno i javno, ja sam čvrsto ubijeđen da budućnost pripada Islamu i da će njegovo svjetlo obasjati cijeli svijet, što potvrđuje hadis Poslanika s.a.v.s. u kome kaže:

"Ova vjera će dostići do svakog mjesta do kog stižu dan i noć i Allah dž.š. neće ostaviti ni jednu kuću, zidanu ili od nečeg drugog pravljenu, a da u nju neće uvesti ovu vjeru ponosom ponosnih ili poniženjem poniženih. Ponosom kojim će Allah pomoći vjeru Islam i poniženjem kojim će Allah poniziti kufr (nevjerstvo)."[1]

Poslanik s.a.v.s. je upitan: *"Koji će grad prije biti osvojen, Konstantinopolis ili Rim?"* Pa je odgovorio: *"Grad Herakla će prvo biti osvojen.-"* dakle Konstantinopolis.[2]

Mnogo je vjerodostojnih hadisa koji govore o tome da će kraj Jevreja biti u Palestini i da će vojska koja će se boriti protiv njih biti muslimanska i da će u toj bici drveće i kamenje govoriti: *"O muslimane, o Alla-*

---

1. Prenosi ga Ahmed 4/103 i Hakim koji kaže da je sahih i da odgovara uvjetima Buharije i Muslima i u tome se sa njim slaže Ez-Zehebi 4/430.

2. Prenosi ga Ed-Daremi, Hakim i kaže da je sahih što mu odobrava i Zehebi.

hov robe evo iza mene se krije Jevrej, dođi i ubij ga.' U pojedinim predajama ovog hadisa stoji:

'Vi ćete biti istočno od Jordana a oni zapadno.' Postoje mnogi drugi radosni pokazatelji koji su se pojavili u ovo doba i ukazuju da budućnost pripada Islamu. Između ostalih to su:

1. Pad komunizma i propast sistema koji su ga sprovodili. To se desilo zbog toga što je komunizam suprotan ljudskoj prirodi i ovo se smatra pokazateljem završetka perioda ateizma.[1]

2. Pojava islamskog buđenja i povratka vjeri pogotovo među mladima. Jedan od tragova preobražaja je povratak hidžaba (pokrivanje žene) što je zabrinulo laiciste (sekulariste) i propagatore razvrata. Tragovi toga su i pokajanje jednog broja glumaca i glumica i njihovo priznanje da su bili obmanjeni i prevareni.

3. Pad nacionalnih i laicističkih parola i načela, te otkrivanje njihove bezvrijednosti i bezvrijednosti stranki koje ih zagovaraju i otkrivanje prave istine o njima, narodu koji je saznao kakve sve nedaće i nevolje su nam došle sa njima.

4. Pojava džihadskih pokreta u Afganistanu, Palestini, Kašmiru, Eritreji i drugim mjestima, koji su

---

1 Saudijske novine *Eš-Šerkul-Evsat* su objavile intervju sa Muhammedom Ibrahimom vođom Komunističke partije Sudana, u kome on izjavljuje da će napisati knjigu iz polja islamske misli i da je on bio imam klanjačima u zatvoru.

ostvarili velike pobjede i podigli glave muslimanima i upoznali cijeli svijet sa snagom i ponosom muslimana.

Sabur, ummetu moj,
jer tvoja noć gotovo da završi sa jutrom.
Obmana mora otići ili će se otkloniti,
jer koliko god se povećala tama noći mi kažemo:
"Zora je na pomolu."
A kad se zora pojavi nema spavanja
nego pođimo na spas.

LITERATURA:

1. HADIRUL -ALEMIL- ISLAMIJJ / Dr. ALI DRIŠA
2. HADIRUL- ALEMIL -ISLAMIJJ VE KADAJAHUL- MU'ASIRE / Dr. ĐEMIL ABDULLAH EL-MISRI
3. ADAUL- JEHUD LIL-HAREKETIL- ISLAMIJJE /ZIJAD MAHMUD ALI
4. KADETUL - GARBI JEKULUNE DEMMIRUL -ISLAME VE EBIDU EHLEHU / ĐELALUL ALEM
5. ET-TEBŠIR VEL- ISTIMAR / UMER FERRUH VE MUSTAFA EL-HALIDI
6. EL-A'LEMUL- ISLAMIJJ VEL- MEKAIDUD -DEVLIJJE / FETHI JEKIN
7. 'IBER VE BESAIR LIL-DŽIHADI FIL-'ASRIL- HADIR / Dr. ABDULLAH 'AZZAM
8. EL- ISLAMU 'ALA MUFTEREKIT- TURUK / MUHAMMED ASAD
9. ALLAH EVID- DEMAR / SE'ID DŽUM'A
10. EL-ITTIDŽAHATUL- VETANIJJE FIL-EDEBIL- MU'ASIR /Dr. MUHAMMED MUHAMMED HUSEJN
11. ES-SULTAN 'ABDUL HAMID VEL- HILAFETUL- ISLAMIJJE / EN VER EL-DŽUNDI
12. EL- DŽIHADUL- AFGANI VE DELALATUHU / MUHAMMED KUTB
13. ED-DIFA'AN ERADIL- MUSLIMINE EHEMMU FURUDIL- E'AJAN /Dr. ABDULLAH 'AZZAM
14. EŠ-ŠU'UBIJJETUL- DŽEDIDE / MUHAMMED MUSTAFA RAMADAN
15. HASADUL- GURUR / MUHAMMED GAZALI

UKRATKO O PISCU

*Rođen je u gradu El-Ahsa' 1381. h.g.

*Diplomirao je na Fakultetu arapskog jezika u Rijadu 1403. h.g. i na istom fakultetu je magistrirao iz oblasti književnosti 1408. h.g., a sada priprema doktorat iz oblasti Savremene arapske književnosti.

*Član je udruženja Savremene književnosti u Kairu.

*Član je i Kluba književnika u istočnoj pokrajini Arabije.

*Napisao je nekoliko radova i članaka iz književnosti, misli i društva. Neki od njih su objavljeni u saudijskim časopisima i novinama.

*Radi kao predavač na islamskom univerzitetu Muhammed Bin Sa'ud.

SADRŽAJ:

Došlo je vrijeme da se muslimani, najzad, probude iz dugotrajnog sna, da bi mogli raspoznati svoje prijatelje od neprijatelja i saznati kakve im zavjere kuju njihovi neprijatelji. Naš Gospodar nas je već o tome obavijestio, kada kaže: **"Oni bi jedva dočekali da i vi budete nevjernici kao što su oni nevjernici, pa da budete jednaki ..."** (En-Nisa', 89)
Također kaže: **"...Oni će se neprestano boriti protiv vas sve dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako budu mogli ..."** (El-Bekare, 217)
Ova mala knjižica otkriva šta neprijatelji Islama, svi zajedno, spremaju muslimanima.
Molimo Allaha dž.š. da ova knjižica bude od koristi za sve muslimane.